

# **Druga odluka Visokog predstavnika o restrukturiranju javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini**

Clan 1. UVOD

Clan 2. JAVNI RADIO-TELEVIZIJSKI SISTEM

2.1 Privremena korporacija za prijenos programa

2.2 Nove korporacije

2.3 RT RS

2.4 Zajednicke aktivnosti

2.5 Finansije

2.6 Radni odnosi

Clan 3. JAVNI RTV SERVIS BOSNE I HERCEGOVINE

3.1 Ovlasti, nadleznost i objavljivanje u sluzbenom listu

3.2 Prijenos

3.3 Prava

3.4 Program PBS BiH

3.5 Rukovodjenje

3.6 Upravljanje imovinom

3.7 Upravljanje tehnickim resursima

Clan 4. RADIO TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – d.o.o.

4.1 Program

4.2 Rukovodjenje

Clan 5. RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE

Clan 6. PROVEDBA

**Koristeci se** ovlastenjima koja su mi data clanom 5. Aneksa 10 Opceg sporazuma za mir (u daljem tekstu: Sporazum), prema kojem je Visoki predstavnik konacni autoritet u zemlji u pogledu tumacenja svog mandata; i posebno uzevsi u obzir clan

II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik ima ovlastenje da pomogne, kada to ocijeni neophodnim, u iznalazenju rjesenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom Sporazuma; pozivajuci se na tumacenje tog ovlastenja datog u stavu XI.2 Zakljucaka Konferencije za implementaciju mira odrzane u Bonu 10. decembra 1997. godine, posebno u podstavu (b) Zakljucaka, prema kojem Visoki predstavnik ima pravo da donese obavezujuce odluke kada to ocijeni neophodnim, o usvajanju mjera u cilju implementacije Sporazuma na cijelom području Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), uključujući i privremene mjere koje stupaju na snagu kada strane nisu u mogućnosti da postignu sporazum;

**Uzimajuci u obzir** da, shodno nadleznostima institucija Bosne i Hercegovine da dodjeljuju frekvencije za emitiranje prema Zakonu o telekomunikacijama Bosne i Hercegovine, član III 1. (h) Aneksa 4 i član 3. Aneksa 9 Opceg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini jasno utvrđuju mogućnost da institucije i Bosne i Hercegovine i entiteta osnuju i rukovode, pojedinačno ili zajednicki, subjektima za komunikacije u vidu javnih RTV preduzeca;

**Imajuci na umu** preporuke Vijeca za implementaciju mira sadržane u stavu 63. Deklaracije iz Luksemburga od 9. juna 1998. godine, kojim se naglasava vaznost javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini i na strane apelira da u cilju postizanja tog cilja, saradjuju sa Visokim predstavnikom u restrukturiranju RTV BiH i integraciji prijenosnog sistema; imajuci na umu dalje preporuke Vijeca za implementaciju mira sadržane u Poglavlju V, stavu 21. i 24. Deklaracije iz Madrija od 16. decembra 1998. godine u kojem se naglasavaju oba cilja s posebnim akcentom na uspostavu integrirane televizijske mreže Federacije u kojoj će sve zajednice biti u potpunosti zastupljene i koja će imati transparentno finansiranje, kao i na uspostavu javne korporacije za emitiranje i prijenos; imajuci na umu da je u gore pomenutom stavu 24. Vijece za implementaciju mira naglasilo svim stranama potpisnicama Opceg

okvirnog sporazuma za mir da postoji potreba za reguliranjem aktivnosti stranih RTV kuca u BiH, kao sto su Hrvatska radiotelevizija i Radio-televizija Srbije, u skladu sa postojecim zakonom; takodje, imajuci na umu da je 30. jula 1999. godine Visoki predstavnik zapoceo privremeno restrukturiranje Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini uspostavom PBS BiH i RTV FBiH, njihovog finansiranja, te ukidanja RTV BiH;

**Konstatirajuci** da je u skladu sa gore navedenim preporukama Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada RS-a) dana 13. februara 1998. godine potpisala sporazum na osnovu kojeg je uspostavljen niz privremenih aranzmana za restrukturiranje Srpske Radio-televizije (u daljem tekstu: SRT) u skladu sa Evropskim standardima javnog RTV servisa, nakon kojeg je potписан Memorandum o razumijevanju dana 17. avgusta 1998. godine prema kojem se Vlada RS-a obvezala da će prihvatiti mehanizam za transparentno i pouzdano finansiranje SRT-a. Privremeni aranzmani i Memorandum o razumijevanju su trebali ostati na snazi sve dok se ne ugrade u novi zakon o SRT-u koji je, prema instrukcijama koje je Visoki predstavnik u pisanoj formi dostavio Vladi RS-a, trebao biti usvojen do 31. decembra 1998. godine. Konstatirajuci takođe da je Predsjednistvo BiH dana 11. juna 1998. godine usvojilo drugi Memorandum o razumijevanju kojim se Predsjednistvo BiH obavezalo na uspostavu Javnog RTV servisa za cijelu BiH. Memorandumom o razumijevanju se trazi imenovanje Privremenog upravnog odbora za RTV BiH koji bi pripremio prijedloge za osnivanje takvog RTV servisa za cijelu BiH, uključujući i integriranu mrežu za prijenos, kao i prijedloge za formiranje Javnog RTV subjekta za Federaciju BiH. Prema Memorandumu o razumijevanju, ove nove strukture su trebale biti uspostavljene do kraja 1998. godine. U slijedećoj fazi, oba Doma Parlamenta Federacije su razmatrala zakon o uspostavi RTV FBiH na osnovu prijedloga Upravnog odbora RTV BiH. Parlament Federacije se nije mogao usaglasiti po pitanju konacnog teksta zakona. Nadalje, nakon sto je Visoki predstavnik donio Odluku o restrukturiranju

Javnog RTV sistema 30. jula 1999. godine, Vlade u BiH nisu donijele nijedan zakon o restrukturiranju Javnog RTV sistema, iako je Visoki predstavnik to od njih zahtijevao. Prema tome, nije ispunjen nijedan od naprijed navedenih ciljeva, te se stoga mora nastaviti proces koji je zapoceo Visoki predstavnik.

**Uzimajuci u obzir, imajuci na umu i konstatirajuci sve gore navedeno, ovim donosim slijedecu**

## **DRUGU ODLUKU O RESTRUKTURIRANJU JAVNOG RTV SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI**

### **Clan 1. Uvod**

1.1. Ovom Odlukom se nastavlja proces restrukturiranja Javnog RTV sistema putem daljeg prijenosa kontrole nad imovinom Radio-televizije Bosne i Hercegovine (postojeca drzavna radio-televizija, u daljem tekstu: RTV BiH).

1.2. Zadatak je osnivanje ekonomski i tehnicki odrzivih radio-televizijskih preduzeca i postavljanje temelja za snazan sektor javnih medija u Bosni i Hercegovini, u svjetlu medjunarodnih iskustava i savremenih profesionalnih kriterija.

1.3. Mandat Agenta za prijenos imovine je prвobitno utvrđen Odlukom Visokog predstavnika o restrukturiranju Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini od 30. jula 1999. godine, koja je objavljena u "Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine" (br. 14/99) (u daljem tekstu: Odluka o restrukturiranju). Ovom Drugom odlukom o restrukturiranju Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini se nastavlja proces uspostavljen Odlukom o restrukturiranju.

1.4. Sve ovlasti i obaveze Agenta za prijenos imovine su objedinjene u novu funkciju pod nazivom Agent Visokog predstavnika za RTV sistem. Ovim prestaje funkcija Agenta za prijenos imovine.

1.5. Odluka o restrukturiranju se mijenja i dopunjuje Aneksom na ovu Odluku koji predstavlja njen sastavni dio.

1.6. Rukovodioci u Javnom RTV sistemu snose punu odgovornost za efikasno rukovodjenje, a upravni organi i tijela u Javnom RTV sistemu su zaduzeni samo za opće planiranje, opcu organizaciju i opće usmjeravanje. U upravne organe i tijela spadaju Osnivacki odbor Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine, Vijeće radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine – drustvo sa ogranicenom odgovornoscu, Upravni odbor Radio-televizije Republike Srpske, Upravni odbor Privremene korporacije za prijenos programa, i njihove izvrsne komisije.

1.7. Odluka je donesena na osnovu strucnog misljenja i iskustva stecenog nakon donosenja Odluke o restrukturiranju, uključujući konsultacije sa Osnivackim odborom Javnog radio-televizijskog servisa Bosne i Hercegovine, Vijećem radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine – drustva sa ogranicenom odgovornoscu Upravnim odborom Radio Televizije Republike Srpske, Nezavisnom komisijom za medije (u daljem tekstu: IMC) i Sindikatom RTV BiH.

1.8. Medjusobne obaveze korporacija se navode u dijelu koji nosi naslov "Javni RTV sistem". Pojedinaci zahtjevi za svakog clana sistema navode se u okviru odgovarajucih podnaslova. Naglasena su radna mjesta i strukture na visem nivou.

1.9 Obaveze, potrazivanja i javni krediti RTV BiH prenose se na korporacije nakon izvrsene revizije.

1.10 Pod stalnim nadzorom Visokog predstavnika, Agent Visokog predstavnika za RTV sistem, uz redovite konsultacije sa upravnim tijelima Javnog RTV sistema, Sindikatima ili IMC-om, prema potrebi, koordinira, nadgleda i usmjerava restrukturiranje Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini.

1.11 Smatrace se da su zamjenice muskog roda koje se koriste u daljem tekstu neutralne po rodu.

## **Clan 2. Javni radio-televizijski sistem**

### **2.1 Privremena korporacija za prijenos programa**

2.1.1 Privremena korporacija za prijenos programa (u daljem tekstu: ITC) nastavlja da upravlja svim predajnickim lokacijama, predajnicima i vezama svih javnih radio-televizija, kao i ostalom infrastrukturom za prijenos programa. Rukovodni kadar za odasiljace i veze i tehnicko osoblje koje radi u postojecim RTV kucama se rasporedjuje na duznost u ITC. Prvi zadatak ITC jeste da obezbijedi odrzavanje i punu operativnost prijenosnog sistema za cijelu zemlju koji ce u srednjorocnom periodu biti u stanju da ispunи postojece potrebe.

2.1.2 ITC moze sklapati ugovore sa domacim i stranim radio-televizijskim kucama o upotrebi njihovih predajnickih lokacija i opreme kada za to postoje opravdani poslovni razlozi. Prvi prioritet ITC je prijenos Javnog RTV sistema BiH.

2.1.3 Sve dok ITC ne bude imao sopstvene prihode, radio-televizijske kuce isplacuju troskove odrzavanja, place radnika prema postojecim pravilnicima i rasporedjuju radnike prema instrukcijama Odbora ITC. Prihod se stice po osnovu godisnjih sporazuma o pruzanju usluga distribucije programa koji se zaključuju sa radio-televizijskim kucama. ITC ce odmah zapoceti kadrovsku popunu svoje organizacije. Kako bi se ovo postiglo, RTV FBiH i RT RS ce na zahtjev ITC-a ustupiti osoblje za odrzavanje predajnika, kao i finansijska sredstva namijenjena za odrzavanje predajnika.

2.1.4 Javna korporacija za upravljanje sistemom prijenosa ce se osnovati pod pokroviteljstvom Komisije za javne korporacije u skladu sa Aneksom 9 Opceg okvirnog sporazuma za mir, u roku od 30 dana nakon objavlјivanja ove Odluke.

2.1.5 Ova Odluka ne utice na vlasnicka prava.

### **2.2 Nove korporacije**

Ovom odlukom se uspostavljaju dvije nove javne korporacije:

Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine i Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PBS BiH i RTV FBiH). One djeluju u jednom strateskom okviru, ali imaju znacajnu rukovodnu neovisnost. PBS BiH ce omoguciti operativnu rukovodnu neovisnost svojim "davaocima usluga", tj. Odjelu za upravljanje imovinom i Odjelu tehnickih resursa. Svrha ovih Odjela je postizanje viseg stepena profesionalizma, modernizacije i znacajnih pomaka u pogledu efikasnosti u svim ovim specijalizovanim djelatnostima.

## **2.3 RTS**

Razvoj Javnog preduzeca Radio-televizije Republike Srpske sa sjedistem u Banja Luci (u daljem tekstu: RT RS) je sustinski dio stvaranja Javnog radio-televizijskog sistema u BiH kako je to odredilo Vijeće za provedbu mira (PIC). RT RS ce ucestvovati u prihodima i rashodima ovog novog sistema putem medjusobnih sporazuma o saradnji sa ostalim clanovima Javnog RTV sistema BiH.

## **2.4 Zajednicke aktivnosti**

**2.4.1. Nove radio-televizijske kuće** se usredsredjuju na proizvodnju radio i tv programa i saradjuju u cilju najboljeg koristenja raspolozivih budzeta. One ce, prema tome, zajednicki koristiti tehnische resurse, zgradu RTV BiH (u daljem tekstu: Medijski centar), prostore za proizvodnju programa i pool informativnih resursa. Subjekti ce uspostaviti medjusobnu razmjenu i proizvodnju vijesti i ostalog programa.

**2.4.2 Upravni odbor Medijskog centra** cine direktori RTV korporacija, ili njihovi predstavnici, predstavnik sindikata, predstavnik uposlenog osoblja koji ima ovlasti da zastupa njihove interese, rukovodioci PBS BiH za upravljanje imovinom i tehnickim resursima i poslovni direktor PBS BiH. Poslovni direktor PBS BiH predsjedava Odborom. Odbor je u ime radio-televizijskih kuća zaduzen za kreiranje i provodjenje jasne poslovne politike u sferi upravljanja imovinom, tehnickim resursima i ugovorima o pruzanju usluga. Njegov prvi zadatak je utvrđivanje okvira poslovne politike i finansijskih

kontrola kojima ce se regulirati poslovi izmedju korporacija. Procedura poslovanja, principi nabavke i finansijske kontrole moraju biti zajednicki i transparentni, te odobreni od strane Odbora Medijskog centra. Obavezna je godisnja nezavisna revizija svih aktivnosti Odbora, a troškovi revizije su ukljeceni u sve ugovore.

**2.4.3 Odjel PBS BiH za upravljanje imovinom** cuva, odrzava, popravlja, mijenja i raspolaze prema potrebi sa svim strukturalnim elementima, elektricnim, topotnim, klimatizacijskim, vodovodnim instalacijama, uredskim namjestajem, restoranima i pripadajucom imovinom RTV BiH. On osigurava upravljanje zgradom i njenom odrzavanje, kao i pruzanje cijelog niza kucnih usluga za javni RTV sistem.

2.4.3.1 Korisnici placaju ove kucne usluge prema godisnjem ugovoru o pruzanju usluga. Naplata ovih usluga mora biti transparentna, mora povratiti troškove, i ukljuciti odredjeni procenat u cilju prikupljanja rezervnih sredstava za nepredvidjene troškove. RTV kuce i druge korporacije u sklopu Javnog RTV sistema ce imati prioritet u pruzanju ovih usluga. Njihove potrebe ce biti jasno naznacene u godisnjim planovima.

2.4.3.2 Ovaj Odjel ce takodje imati pravo da izdaje prostor i pruza usluge drugim organizacijama, pri cemu ce prioritet dati bh. medijskim kucama. Prihod ce pripadati PBS-u BiH.

**2.4.4 Odjel PBS BiH za tehnicke resurse** odrzava i nabavlja ili raspolaze tehnickim resursima za proizvodnju RTV programa u skladu sa detaljnim poznavanjem sadasnje tehnologije emitiranja. Radio-televizijske kuce u okviru svojih godisnjih planova dostavljaju svoje potrebe PBS-u BiH, i njihova zajednicka upotreba se regulira ugovorima koje zakljuccuju RTV kuce o pruzanju usluga sa naznakom troškova.

2.4.4.1 Prvi korak je utvrđivanje koji ce se tehnicki resursi iz RTV BiH zadrzati. Odluke o ovome se zasnivaju na zakljuccima izvjestaja Agenta za prijenos imovine o tehnickim kapacitetima i radu RTV BiH, koji je izradjen u aprilu 2000. godine.

2.4.4.2 Sva oprema koja se bude nabavljala u buducem periodu mora biti ili digitalna ili kompatibilna sa digitalnim okruzenjem. Planiranje sredstava za tehnicke resurse se vrši na nivou Odbora Medijskog centra, cime se osigurava zamjena i moderniziranje opreme, i na sve ugovore se dodaje dogovoren i znos u cilju omogucavanja moderniziranja i zamjene opreme.

2.4.4.3 Ovaj Odjel će takodje imati pravo da pruža usluge drugim organizacijama, pri čemu će prioritet dati bh. medijskim kućama. Prihod će pripadati PBS-u BiH.

## **2.5 Finansije**

2.5.1. Radio-televizijske kuće se i dalje finansiraju putem zajednickog sistema finansiranja koji može obuhvatati RTV pretplatu, sredstva dodijeljena iz općeg javnog budzeta i prihod od ekonomsko-propagandnog programa.

2.5.2. Prema Odluci o restrukturiranju, RTV FBiH i RT RS će i dalje sklapati ugovore sa Elektroprivredama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u cilju povecanja naplate pretplate i prijenosa tih sredstava na bankovne račune.

2.5.3 Prema članu 2 Odluke o restrukturiranju, RTV FBiH i RT RS uplazu doprinos u budžet PBS BiH u omjeru 2:1. Ovaj omjer se može mijenjati sporazumno između RTV kuća kako bi se odrazile promjene u nivoima naplaćene pretplate, ili drugih prihoda, ili potreba po osnovu razvoja PBS seme i programske raznovrsnosti. Sve ostale odredbe i uvjeti iz člana 2. Odluke o restrukturiranju se stavljaču van snage. Ovi aranžmani ostaju sve do stupanja na snagu Zakona o Javnom RTV servisu BiH kojim će se utvrditi metod naplate pretplate za PBS BiH.

2.5.4 PBS BiH sklapa ugovore sa drugim javnim RTV kućama u cilju određivanja formule za podjelu prihoda od ekonomsko-propagandnog programa u udarnom terminu.

2.5.5 RTV kuće, kao nosioci osnovnog budžeta u koji se uplaca prihod od pretplate i ekonomsko-propagandnog programa, će prilikom upravljanja budžetom teziste staviti na proizvodnju programa, a izdatke u svim ostalim funkcijama će

odrediti prema prioritetima. Finansijsko rukovodjenje svih korporacija ce biti transparentno i u svim aspektima otvoreno za javnost.

2.5.6 Kontrolu procesa ubiranja pretplate morace vrsiti revizorska institucija. Revizorska kontrola se vrsi svakih sest mjeseci po isteku svakog utvrdjenog obracunskog perioda. Revizijom se utvrdjuju troskovi procesa naplate, kao i tacan iznos prikupljenih sredstava od pretplate. Na ovim rezultatima se zasnivaju sve odluke u vezi sa pretplatom, bilo da su politicke ili operativne prirode. Direktor Finansija PBS BiH imenuje revizore.

2.5.7 RTV pretplata ne podlijeze poreskim obavezama.

2.5.8 Javne radio-televizije treba da u dogledno vrijeme odrzavaju prihod od marketinga na prosjecnim nivoima za evropski javni RTV sektor. IMC ce, nakon konsultacija sa RTV kucama i Agentom Visokog predstavnika za RTV sistem, izraditi nove propise. Sigurno i stabilno finansiranje je osnovni zahtjev u ovom sektoru; odrzivost radio-televizijskih kuca u dogledno vrijeme ovisi od znacajnog priliva sredstava ostvarenih po osnovu marketinga. Potrebno je ulagati maksimalne napore da se izbjegavaju kompenzacioni aranzmani, i da se ostvaruje stvaran dohodak.

2.5.9 Sve korporacije imaju iste standardne definicije i principe vodjenja racunovodstva i amortizacije u skladu sa medjunarodnim standardima racunovodstva za javne radio-televizijske kuce ili korporacije. One zavrsavaju fiskalnu godinu istog dana svake godine, i razmjenjuju izvjestaje o kvartalnom i godisnjem bilansu stanja, bilansu uspjeha i priliku sredstava, kao i stvarnim rashodima u odnosu na rashode planirane budzetom svake godine na isti dan. Direktor Finansija PBS BiH ugovara godisnju reviziju u svim subjektima Javnog RTV sistema. Rezultati se podnose svim korporacijama u sistemu i javno se objavljuju u roku od mjesec dana nakon izvrsene revizije.

## **2.6 Radni odnosi**

2.6.1 Sindikati sa clanstvom od najmanje 50% uposlenog osoblja bilo koje korporacije Javnog RTV sistema se smatraju partnerima u provodjenju ove Odluke u pogledu prava tog uposlenog osoblja. Sindikati ce biti zastupljeni u upravnim tijelima Javnog RTV sistema BiH.

2.6.2 Uposleno osoblje u Javnom RTV sistemu koje nije u clanstvu Sindikata ce imati pravo da se pridruzi Sindikatu ili da izabere svog predstavnika. Izabrani predstavnik nece biti clan rukovodnog tima odjela za kadrove niti jedne korporacije Javnog RTV sistema. Predstavnik je posrednik za sva pitanja u odnosu na status uposlenog osoblja koje nije u clanstvu Sindikata i vrsi pregovore sa rukovodstvom.

2.6.3 Do donosenja zakona i podzakonskih akata Bosne i Hercegovine o radnim odnosima i odgovarajucim beneficijama, uposleno osoblje Javnog RTV sistema BiH ili Privremene korporacije za prijenos programa ima pravo da se izjasnjava o primjeni zakona i podzakonskih akata o beneficijama iz radnog odnosa Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske.

## **Clan 3. Javni RTV servis Bosne i Hercegovine**

### **3.1 Ovlasti, nadleznosti i objavljivanje u sluzbenim novinama**

3.1.1 PBS BiH je Javni RTV servis za drzavu Bosnu i Hercegovinu. Njegov upravni odbor je Osnivacki odbor PBS-a. PBS BiH ima sva izricita, ocigledna i implicirana ovlastenja, prava i nadleznosti koje su opce priznate javnim korporacijama u Evropi. PBS BiH ima status i kapacitet pravnog lica Bosne i Hercegovine i moze vrsiti svoju djelatnost na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine (ukljuccjuci Distrikt Brcko). Ne postoji obaveza registracije PBS-a BiH u entitetima, niti u njihovim manjim administrativnim jedinicama. Drzava Bosna i Hercegovina je nosilac svih prava u korporaciji, i korporacija ne izdaje dionice.

3.1.2 PBS BiH ce u "Sluzbenom glasniku" Bosne i Hercegovine odmah objaviti slijedece: (1) naziv i sjediste kompanije; (2)

adrese svih područnih ureda; (3) imena, adrese i nadleznosti direktora i drugih lica u Bosni i Hercegovini koji su ovlasteni da predstavljaju korporaciju; i (4) logo korporacije, ukoliko postoji. PBS BiH će objaviti sve eventualne amandmane u roku od 15 dana od dana njihovog donosenja.

3.1.3 Na poslovnim prostorijama kompanije je istaknut njen naziv, a sva poslovna prepiska i nalozi sadrže puni naziv kompanije, imena lica koja su ovlastena da zastupaju korporaciju, i adresu sjedista korporacije. Druga lica mogu zastupati korporaciju u skladu sa zakonom. Ona neće biti odgovorna za obaveze koje stvaraju njeni zastupnici djelujući izvan okvira njihovih izricitih ovlastenja, osim u slučaju kada takve obaveze odobri zastupnik korporacije koji ima dovoljno siroka ovlastenja.

### **3.2. Prijenos**

3.2.1 IMC će utvrditi i rezervirati jedinstvene frekvencije koje će PBS BiH koristiti za mrežu kojom se pokriva cijela teritorija BiH putem TV, FM radija i AM radija. Medutim, PBS će u početku, nakon što IMC izda dozvolu, poceti TV emitiranje u udarnim terminima, koristeći frekvencije entitetskih RTV kuća. Program se emitira na jednom televizijskom kanalu, i na jednoj radio mreži. U tom programu, kao i u programima emitiranim putem drugih medija, bice zastupljeni svi narodi i građani bez obzira na spol, rasu, boju, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili drustveno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinu, rođenje ili drugi status.

3.2.2 Od samog početka PBS BiH Televizija će emitirati vijesti iz zemlje i iz svijeta koje će se prenositi istovremeno u oba entiteta, i to u udarnom terminu, u vrijeme koje se treba usaglasiti, sedam dana u sedmici, kao srž vecernjeg programa PBS-a BiH.

3.2.3 PBS BiH Radio će pokrivati cijelu teritoriju države i prvenstveno će se prenositi na frekvenciji FM. PBS BiH Radio ima potpuno pravo na AM frekvencije RTV BiH. Termini na ovom

kanalu se mogu prodati drugim RTV kućama.

### **3.3 Prava**

3.3.1 PBS BiH ima sva prava i obaveze za emitiranje međunarodnih sportskih dogadjaja, programa u produkciji stranih RTV kuća koje otkupi PBS BiH,igranih filmova i cjelokupnog programa u produkciji PBS BIH.

3.3.2 PBS BiH ima sva prava i obaveze za satelitsko emitiranje programa za BiH dijasporu. Ovaj program treba da sadrži priloge i PBS-a i obje entitetske radio-televizije.

3.3.3 PBS BiH će biti član iz BiH u Evropskoj uniji za radio-difuziju (EBU) i imati sva prava i obaveze koje proizilaze iz tog članstva.

3.3.4 PBS BiH ima sva prava i obaveze za svu intelektualnu imovinu RTV BiH, kao i za programska prava, uključujući i televizijsku i radio arhivu, te ce sto je prije moguce poceti da upravlja tim pravima i koristi ih za dobrobit svih RTV kuća u BiH.

3.3.5 PBS BiH ima sva prava i obaveze prema svim objektima, instalacijama, električnim, grijnim, klimatizacionim, vodovodnim instalacijama, uredskim namjestajem, restoranu, te drugoj imovini RTV BiH, uključujući, ali se ne ogranicavajući na pravo da drugim dozvoli koristenje objekata uz nadoknadu. Medijske organizacije imaju prednost.

3.3.6 PBS BiH ima sva prava i obaveze prema cjelokupnim tehničkim sredstvima za proizvodnju radio i televizijskog programa, te drugoj imovini RTV BiH. PBS BiH će stiti, održavati i prema potrebi popravljati, zamjenjivati i odlagati takvu imovinu.

### **3.4 Program PBS BiH**

3.4.1 Zadatak PBS-a je da obezbjedi informativni, obrazovni, zabavni i kulturni program na teritoriji cijele države Bosne i Hercegovine. Program PBS BiH će uvazavati nacionalne, vjerske, historijske, kulturne, jezičke i druge karakteristike

konstitutivnih naroda i gradjana BiH. PBS ce proizvoditi vijesti na drzavnom nivou i preci ce na izradu vecernje seme za TV program uz saglasnost sa entitetskim RTV kucama, te cjelodnevno emitiranje programa na radiju.

3.4.2 Jedan urednik i mala producentska ekipa PBS-a BiH bice zaduzeni za satelitski program. Program biraju iz cjelokupne ponude programa javnih radio-televizija u BiH. Ukupni trosak za vršenje ove djelatnosti ce se pokriti na drzavnom nivou, a ne iz prihoda od preplate.

3.4.3 Proizvodnja cjelokupnog programa treba da se rukovodi uredjivackim smjernicama zasnovanim na najvisim medjunarodnim praksama. RTV kuce ce zajednicki izraditi uredjivacke smjernice u pisanoj formi za sve medije i uciniti ih dostupnim na uvid javnosti u cijeloj BiH kao sraz procesa razvijanja odgovornosti prema javnosti.

3.4.4 PBS BiH izradjuje prepoznatljiv radio program ili ponudu koja je na najbolji nacin u funkciji javnosti, te privlaci i udovoljava potrebama slusalaca i gledalaca u cijeloj zemlji. Veliki dio radio programa sastojace se od vijesti i aktualnosti. Radio program ce takodjer odrazavati cjelokupni muzicki spektar BiH, ukljuciti muzicku proizvodnju.

3.4.5 PBS BiH registrira domenu za sve javne radio-televizije, razvija ponudu preko interneta, te uspostavlja odnose sa BiH dijasporom putem interneta.

3.4.6 PBS BiH vodi i nadgleda nabavku programa inostrane proizvodnje, ukljucujuci i sportski program, u skladu sa uputama grupe za nabavku programa koja ce se osnovati zajedno sa entitetskim radio-televizijama.

### **3.5 Rukovodjenje**

3.5.1 Osnivacki odbor PBS BiH imenuje generalnog direktora kojem ce u radu podrsku pruzati: direktor Televizije i direktor Radija, poslovni direktor, direktor Finansija, direktor Marketinga, direktor Kadrovske sluzbe i direktor Odjela za informativnu tehnologiju. Generalni direktor predstavlja i zastupa PBS BiH. Generalni direktor je odgovoran

za zakonitost, integritet i odgovoran rad PBS BiH, a osobito za njegovo postivanje uredjivackih smjernica i provodjenje odluka Osnivackog odbora PBS BiH. Generalni direktor ce uz saglasnost Osnivackog odbora PBS BiH imenovati tim direktora u skladu sa najvisim medjunarodnim principima zaposljavanja i postivajuci principe nacionalne jednakopravnosti u skladu sa ustavom.

3.5.2 Direktor Televizije i direktor Radija ce direktno biti angazirani u planiranju, proizvodnji i izradi programske seme. Takodje ce popuniti i rukovoditi Odjelom za koordiniranje mreze, kao i manjim Odjelom za izradu web stranice i registriranje domena za sve javne RTV kuce. Poslovni direktor ce rukovoditi Odjelom za upravljanje imovinom i Odjelom tehnickih resursa, izuzimajuci Privremenu korporaciju za prijenos programa. Prvo se popunjavaju mesta ova tri direktora.

3.5.3 Na mjesto **generalnog direktora** imenuje se profesionalno lice sa iskustvom u javnom RTV sistemu na najvisem nivou. Njegov zadatak je da oformi i rukovodi Odborom PBS BiH u svim aspektima njegovog rada, ispuni obaveze korporacije kao clanice EBU, te da utvrdi principe i standarde najvise medjunarodne prakse u svim aspektima Javnog RTV sistema u BiH. Generalni direktor ce oformiti i rukovoditi tijelom koje ce uspostaviti profesionalnu saradnju izmedju RTV kuca. U pocetku, ovo tijelo ce sacinjavati direktori entitetskih RTV kuca, te direktori PBS televizije, radija i poslovanja. Generalni direktor ce takodje uspostaviti saradnju sa entitetskim RTV kucama u cilju utvrđivanja procesa koji ce omoguciti punu odgovornost Javnog RTV sistema prema javnosti. Generalni direktor ce Osnivackom odboru PBS-a ili njegovom sljedniku podnosi godisnji plan i izvjestaj o aktivnostima Servisa.

3.5.4 **Direktor Televizije**, profesionalno lice sa iskustvom u TV oblasti, odgovoran je za kreiranje PBS BiH TV vijesti, upravljanje razmjenom i proizvodnjom vijesti i drugih programa od entitetskih RTV kuca, kao i od nezavisnih producenata. On

ce izraditi ponudu PBS BiH programa i na Televiziji i novim digitalnim medijima. Informativni tim PBS BiH mora posjedovati dovoljne uredjivacke sposobnosti i resurse za proizvodnju domacih i stranih vijesti. Direktor Televizije ce takodje uposliti i voditi manji tim kao jezgro PBS BiH Odjela za TV proizvodnju. Tim za planiranje programa i budzeta ce direktoru pruziti podrsku u radu. Oni ce saradjivati sa producentima programa u cilju utvrdjivanja procesa odredjivanja budzeta za program, kontrole usluga i koristenja resursa, te osigurati da se utvrdjivanje seme, prijenosa i planiranja tehnickih resursa izvrsi najmanje godinu dana unaprijed. Ovaj tim ce tjesno saradjivati sa entitetskim RTV kucama. Koordiniranje televizijske mreze ce biti sastavni dio duznosti direktora.

**3.5.5 Direktor Radija**, profesionalno lice sa iskustvom u oblasti radija, odgovoran je za stvaranje radio mreze za cijelu drzavu. Njegov prvi zadatak je da uposli tim za proizvodnju radio vijesti, uspostavi razmjenu i proizvodnju programa sa entitetskim RTV kucama i izradi prijedlog programa za ovaj novi Servis. Tim za planiranje programa i finansije ce direktoru pruziti podrsku u izvrsavanju gore navedenih funkcija. Radio aspekti razvoja digitalne i internet mreze, kao i koordiniranje mreze ce biti sastavni dio duznosti direktora.

**3.5.6 Poslovni direktor** predsjedava Odborom Medijskog centra. clanovi njegovog rukovodnog tima su: sef Odjela za nabavku programa, sef Odjela za upravljanje imovinom i sef Odjela tehnickih resursa. On ce biti clan Odbora Privremene korporacije za prijenos programa. Poslovni direktor ce takodje rukovoditi manjim timom za pravna pitanja. Njegov zadatak je da osigura efikasan rad davalaca usluga i provedbu jasne politike u oblasti upravljanja imovinom, tehnickih resursa, ugovora o pruzanju usluga, te nabavku programa i prava u svim medijima. Direktor ce takodje rukovoditi radio-televizijskom Arhivom, u skladu sa najvisim profesionalnim standardima u korist svih RTV kuca, omogucice svakodnevni pristup

programskim materijalima i pripremice sav programske materijale za komercijalni razvoj.

3.5.7 **Direktor Finansija** je visi finansijski savjetnik za cjelokupni Javni RTV sistem BiH i treba da pomaze u uspostavljanju zajednickih i transparentnih racunovodstvenih procedura i finansijske kontrole za sve članove sistema. Kao i svi aspekti uobičajenog racunovodstva, ove procedure trebaju obuhvatiti ugovore za naplatu i raspodjelu pretplate, utvrđivanje cijene marketinskih usluga, te naplatu i podjelu prihoda između RTV kuća. Direktor Finansija treba takođe biti odgovoran za kontakte sa vladom po svim pitanjima oporezivanja i naplate duga u ime Javnog RTV sistema. Sefovi Finansija u entitetskim RTV kućama će raditi prema uputama direktora Radija i Televizije i saradjivati po strucnim pitanjima sa direktorom Finansija PBS-a. Manji odjel za internu reviziju bi trebao izvestaj podnosići direktoru Finansija, raditi po potrebi i davati savjete o imenovanju nezavisnih revizora, kada je to neophodno, u skladu sa ovom Odlukom.

3.5.8 **Direktor Marketinga** daje savjete i vrši koordinaciju za cjelokupnu oblast marketinga i sponzorstva za javne RTV kuće. Manji marketinski tim u entitetskim RTV kućama će raditi sa direktorima tih kuća, u saradnji sa direktorom Marketinga. On mora uspostaviti jasne i profesionalne smjernice za rukovodjenje ove djelatnosti i koordinirati prodajom marketing termina u entitetskim RTV kućama i u PBS BiH. Odjeli za marketing sve tri RTV kuće bi trebali biti smjesteni u istim prostorijama gdje su smjesteni Odjel za izradu programske semije i Odjel za programsko planiranje i da, kao i ti Odjeli, izrade plan rada najmanje godinu dana unaprijed. Akcenat treba biti stavljen na sticanje prihoda, a ne na kompenzacione poslove.

3.5.9 **Direktor Kadrovskog odjela** pruža podršku rukovodstvu i radnicima u cjelokupnom Javnom RTV sistemu. On će uspostaviti strukture za rukovodjenje u sljedećim oblastima:

zaposljavanje, pokretljivost osoblja i napredovanje u sluzbi, zastita na radu, obuka u svim oblastima, ugovori o radu, tehnoloski visak, interni propisi, disciplinski postupci i odnos sa sindikatima. Po jedan manji tim za kadrovska pitanja ce biti smjesten u entitetskim RTV kucama koji ce raditi sa RTV direktorima, ali ce profesionalno saradjivati sa direktorom Kadrovskog odjela, kako bi se osigurala primjena koherentne strategije unutar cijelog Sistema. Prvi cilj bi trebao biti sporazum o pravicnom i transparentnom sistemu placa i sistemu bodovanja.

**3.5.10 Direktor Odjela informacione tehnologije (IT)** ce biti odgovoran za formiranje manjeg strucnog tima, izradu koherentnog plana za nabavku i instaliranje kompjuterskih mreza neophodnih za rad Javnog RTV sistema. On ce biti nadlezan za odabir kako hardvera tako i softvera koji odgovara potrebama korisnika. Bice odgovoran za pruzanje tehnicke pomoci internet djelatnostima PBS BiH. On ce saradjivati sa ostalim direktorima u cilju utvrđivanja područja u kojima IT odjel moze ostvariti velike ustede i usmjerit ce aktivnosti u tom pravcu. Direktor Odjela informacione tehnologije nece biti nadlezan za nabavku i rasporedjivanje opreme za digitalnu proizvodnju. Time ce se baviti Odjel tehnickih resursa PBS BiH. Medjutim, oba Odjela ce dijeliti odgovornost za lokalne mreze, obuku i podrsku u oblasti informacione tehnologije.

### **3.6 Upravljanje imovinom**

**3.6.1** Sef Odjela PBS BiH za upravljanje imovinom ce biti odgovoran za raspolaganje prostorom, odrzavanje zgrade i pruzanje usluga u Medijskom centru i davace savjete za koristenje ostale imovine koja je u sklopu Javnog RTV sistema. On ce sa Odborom Medijskog centra odluciti da li da za pruzanje usluga iskoriste uposlene ili da za ovu svrhu angaziraju vanjske servise putem ugovora. Sprovodice se godisnja nezavisna finansijska revizija, a troškovi iste se moraju uracunati u sve pratece ugovore.

**3.6.2** Sef Odjela za upravljanje imovinom ce veoma tijesno saradjivati sa sefom Odjela za tehnicke resurse i RTV kucama

po pitanju upotrebe prostora i opremanja RTV prostora prema specifikaciji. Tijelo koje ce raspravljati o ovim pitanjima bice Odbor Medija centra.

### **3.7 Upravljanje tehnickim resursima**

Sef Odjela tehnickih resursa ce biti lice sa iskustvom u oblasti radio-televizije i oblasti upravljanja tehnickim resursima sa odlicnim poznavanjem novog digitalnog RTV okruzenja. Njegov zadatak je da rukovodi i unapredjuje tehnicke resurse i tehnicko osoblje u cilju ispunjavanja zahtjeva Javnog RTV sistema. Obuka osoblja ce biti od sustinske vaznosti. On ce na raspolaganju imati manji tim istog nivoa strucnosti za rukovodjenje projektom.

## **Clan 4. Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine – Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu**

### **4.1 Program**

4.1.1 RTV FBiH je proizvodjac programa, izradjuje programsku semu i emitira RTV program. RTV FBiH emitira opcu programsku semu koja ce sadrzavati programe svih zanrova koji se najvecim dijelom odnose na Federaciju BiH. Njome upravlja Vijece Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine. RTV FBiH ce se sastojati uglavnom od proizvodjaca programa kojima ce podrsku pruzati manji visokoprofesionalni rukovodni tim. Veci dio njene infrastrukture i pomocnih resursa ce se obezbjedjivati putem ugovora sa PBS BiH. Ova korporacija ce se potpuno usredsrediti na izvjestavanje i predstavljanje svih aspekata Federacije Bosne i Hercegovine. Programske seme ove RTV kuće ce sadrzavati najmanje 40% programa domace proizvodnje u svim programskim zanrovima osim informativnog programa. Znacajan dio programa mora biti narucen od nezavisnih producenata, pri cemu je cilj da se iz ove oblasti, u roku od tri godine, ostvari 10% domace proizvodnje. Cjelokupna proizvodnja ce se rukovoditi dogovorenim uredjivackim smjernicama.

4.1.2 Ova RTV kuća ima mandat da emitira program na dvije radio mreže, i dva televizijska kanala. Ovi servisi ce biti

komplementarni i mjesoviti. Svaki od njih ce uvažavati nacionalne i kulturne raznolikosti i bice popunjeni osobljem koje ce biti odabрано na osnovu najvisih profesionalnih kriterija u skladu sa principom nacionalne jednakopravnosti kako je utvrđeno ustavom . U programima na ovim kanalima ce biti zastupljeni svi službeni jezici. Oni ce pripremati informativni program u toku dana. Kontrolu funkcioniranja na ovim kanalima i mrežama vrsi Odjel za koordiniranje mreže PBS BiH.

4.1.3 Ova RTV kuća proizvodi program u svojim odjelima i narucuje program od nezavisnih producenata. Odjel za marketing ove kuće ce biti uključen u realizaciju godišnjeg plana za prijenos programa i reklamiranje. Ovaj proces ce se zasnivati na kvalitetnom istraživanju slusanosti i gledanosti.

## **4.2 Rukovodjenje**

4.2.1 Vijeće RTV FBiH imenuje jednog "**direktora Radio-televizije**" koji podnosi izvjestaj o svom radu Vijeću RTV FBiH u skladu sa zakonom. Direktor predstavlja i zastupa RTV FBiH. On je odgovoran za zakonitost rada RTV BiH, naročito njeno postivanje dogovorenih uredjivackih smjernica i zakonskih odredbi. Direktor Radio-televizije je visi rukovodilac, nadlezan za cijelokupan program i na radiju i na televiziji. On je odgovoran javnosti za sve aktivnosti RTV kuće. Imenuje sve članove rukovodstva u saradnji sa Vijećem i uz konsultacije sa direktorom Kadrovskog odjela PBS BiH i sefom Kadrovskog odjela RTV FBiH. Uposljavanje ce biti provedeno u skladu sa kriterijima utvrđenim u paragrafu 4.1.2.

4.2.2 Direktor Radio-televizije imenuje urednike vijesti za radio i televiziju. Direktor također imenuje sefove programske odjela koji ce biti istog ranga, uključujući ali se ne ogranicavajući na, sefove RTV odjela koji ce imenovati svoje timove za proizvodnju programa. Ove timove ce sачinjavati producent/direktori, pomocnici producenata, i rukovodioci proizvodnje programa. Sefovi informativnog programa i proizvodnje ce uspostaviti tijesnu saradnju sa svojim kolegama u PBS BiH i RTRS. Oni ce podrzati i uspostaviti sistem međusobne razmjene i proizvodnje svih

programa, a posebno izmedju informativnog programa RTV FBiH i informativnog programa PBS BiH, i na radiju i na televiziji.

4.2.3 **Sefa Finansija** imenuje direktor Radio-televizije. Sef Finansija je odgovoran za kontrolu svih izdataka i cjelokupni godisnji budžet RTV FBiH, uključujući i prihode od reklama. On je odgovoran za proces izrade programskog budžeta i uspostavu interne finansijske revizije. On rukovodi procesom izrade godisnjeg finansijskog plana, utvrđuje potrebe u svim oblastima za narednu godinu i uskladjuje ih sa raspolozivim budžetom. Rukovodi ugovornim odnosima sa svim nezavisnim producentima i davaocima usluga, uključujući i ITC. Odgovoran je za sklanjanje ugovora sa Elektroprivredama, i za sve druge aspekte sakupljanja pretplate uključujući imenovanje nezavisnih revizora. Sef Finansija će saradjivati sa direktorom Finansija PBS BiH.

4.2.4 Direktor Radio-televizije će imenovati **rukovodioca Odjela za planiranje programa, marketing i izradu programske seme** koji će djelovati u saradnji sa direktorom Marketinga PBS BiH i bice odgovoran za pripremanje godisnjeg plana za prijenos programa i reklamiranje, zasnovanog na kvalitetnom ispitivanju javnog mnijenja i obimne razmjene programa. Osigurace da su sve seme i planovi za marketing pripremljeni u saradnji sa PBS-om BiH.

4.2.5 **Rukovodioca Kadrovskog odjela** imenuje direktor Radio-televizije. On će rukovoditi malim timom koji daje podršku upravi zaduzenoj za sva kadrovska pitanja. Ovaj tim saradjuje sa direktorom Kadrovskog odjela PBS BiH, koji ustanavljava cjelokupnu strategiju vezanu za kadrovska pitanja. Isti obezbjedjuje da zaposljavanje, kadrovske strukture i radne metode budu u skladu sa najvisim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

4.2.6 **Upravni odbor RTV FBiH** sastinjavaju direktor Radio-televizije, rukovodilac Odjela za planiranje programa, rukovodilac Odjela za finansije i rukovodilac Kadrovskog

odjela. Upravni odbor se sastaje najmanje jedanput svake dvije sedmice, a rukovodilac sektora emitiranja predstavlja programska pitanja. Upravni odbor ce u saradnji sa Odborom PBS BiH usaglasiti i izraditi pravila procesa rada, mehanizme finansijske kontrole, i posebne zanrovske protokole za upravljanje procesima proizvodnje programa za primjenu u cjelokupnom Javnom RTV sistemu.

4.2.7 **Programski odbor RTV FBiH** se sastaje najmanje jedanput svake dvije sedmice, naizmjenично sa Upravnim odborom. Njime predsjedava direktor Radio-televizije i cine ga urednici vijesti, te rukovodioci radio i TV odjela za sve programske zanrove. Glavna svrha ovog Odbora je da vrsi procijenu i razmatra cjelokupni program. Programski odbor isto tako pokreće pitanja za Upravni odbor, te daje doprinos cjelokupnoj politici narocito na polju izrade programskog budzeta, narudzbe programa, izrade sema i radne prakse u proizvodnji. Programski odbor ce se sa Upravnim odborom sastajati svaka tri mjeseca.

4.2.8 Direktor Radio-televizije podnosi Vijecu RTV FBiH godisnju analizu aktivnosti svih odjela.

4.2.9 Direktor Radio-televizije predstavlja RTV FBiH u grupi PBS BiH za nabavku stranog programa i u Odboru medija centra.

## **Clan 5. Radio-televizija Republike Srpske**

RT RS je RTV kuca za Republiku Srpsku kojom rukovodi Upravni odbor RT RS. Kako bi imala pristupa programima PBS-a BiH i iskoristila tehnicka sredstva PBS-a BiH i odjele za upravljanje imovinom, ova RTV kuca ce izvrsiti restrukturiranje rukovodne strukture u skladu sa principima utvrđenim ovom Odlukom, i sprovesti ugovore o pruzanju usluga i uzajamnoj podrisci unutar Javnog RTV sistema BiH. Ova RTV kuca emitira program putem jedne radio mreze i jednog televizijskog kanala, a zaposljava osoblje iz reda svih naroda i sluzi svim narodima u skladu sa ustavom.

RT RS emitira opcu programske seme koja ce sadrzavati programe informativnog, obrazovnog, kulturnog i zabavnog karaktera, usredosredjena na izvjestavanje i predstavljanje svih aspekata Republike Srpske.

Programske seme ove RTV kuce ce sadrzavati najmanje 40% programa domace proizvodnje u svim programskim zanrovima osim vijesti. Znacajan dio programa mora biti narucen od nezavisnih producenata, a cilj je da se iz ove oblasti, u roku od tri godine, ostvari 10% domace proizvodnje. Cjelokupna proizvodnja ce se rukovoditi dogovorenim uredjivackim smjernicama.

## **Clan 6. Provedba**

Ova Odluka stupa na snagu 23.oktobra 2000. godine. Odluka ima privremen karakter do sve dok Bosna i Hercegovina, Federacija BiH i Republika Srpska ne usvoje odgovarajuce zakone. Ti zakoni ce biti sljedeci: Zakon o PBS BiH, novi Zakon o RTRS i izmijenjeni i dopunjeni Zakon o RTV FBiH. Oni ce biti u skladu sa principima iz ove Odluke i ojacati status Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini. U sklopu ovog novog pravnog okvira, uskladit ce se struktura i ovlastenja upravnih organa Javnog RTV sistema. Ovom Odlukom se ni na koji nacin ne stavljaju van snage regulatorne ovlasti Nezavisne komisije za medije ili njenog sljednika. Ova Odluka ce odmah biti objavljena u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine, Sluzbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i Sluzbenom glasniku Republike Srpske.

Sarajevo, oktober 2000. godine

Wolfgang Petritsch  
High Representative

**Aneks na Drugu odluku Visokog predstavnika o restrukturiranju javnog**

# **RTV sistema**

Aneksi Odluke Visokog predstavnika o restrukturiranju Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini od 30. jula 1999. godine, koja je objavljena u "Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 14/99 (u daljem tekstu: "Odluka o restrukturiranju") se mijenjaju kako slijedi:

## **Clan 1**

Clan 11 u Aneksu 1 se brise.

## **Clan 2**

Druga recenica u clanu 2. Anekса II se mijenja i glasi: "RTV FBiH je duzna da u potpunosti postuje dogovorene uredjivacke smjernice, "Kodeks o uredjivanju televizijskih i radio programa", kao i druge zakone koje je izdala Nezavisna komisija za medije (IMC), u skladu sa ovim Zakonom, drugim propisima, Statutom i ostalim opcim aktima RTV F BiH".

## **Clan 3**

Clan 7 u Aneksu II se brise.

## **Clan 4**

Clan 38 u Aneksu II se brise.

## **Clan 5**

Clan 42. paragraf 1 Anekса II se mijenja i glasi:

"Organ RTV FBiH je Vijeće RTV F BiH." U parrafu 2 rijeci " i njihovih zamjenika" se brisu.

## **Clan 6**

Clan 43. Anekса II se mijenja i glasi:

" Vijeće RTV F BiH je organ putem kojeg se na nacin definiran ovim Zakonom ostvaruju javni interesi u radu RTV F BiH."

Vijeće RTV FBiH ce:

- a. utvrditi organizacione osnove RTV FBiH;
- b. osigurati pravicno zaposljavanje u skladu sa nacionalnom zastupljenoscu;

- c. usvojiti Statut RTV FBiH, kodekse, opce akte o emitiranju reklama i prikupljanju TV pretplate i druge opce akte;
- d. odobriti osiguranje dodatnih programskeh usluga (clan 9.);
- e. imenovati i smjenjivati RTV Direktora;
- f. vrsiti druge duznosti utvrnjene zakonom i Statutom;
- g. podnositi zahtjeve za izdavanje dozvola za rad, cuvati i osigurati postivanje svih odgovarajucih dozvola za rad koje je izdao IMC; i
- h. osigurati odgovornost RTV FBiH prema javnosti.

Tokom perioda u kojem je Federacija BiH jedini vlasnik RTV FBiH, Vijeće će takodje obavljati funkciju skupštine društva sa ogranicenom odgovornoscu u skladu sa zakonom.

### **Clan 7**

Prva recenica u clanu 46. Aneksa II se mijenja i glasi:

“Vijeće RTV FBiH će izabrati predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg iz reda svojih članova, koji ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.”

### **Clan 8**

Clanovi 47 do clana 51. Aneksa II se brišu.

### **Clan 9**

Clan 52. Aneksa II se mijenja i glasi:

U skladu sa ovim Zakonom, Statut RTV F BiH regulira:

1. adresu sjedista RTV F BiH u Sarajevu;
2. druge aktivnosti;
3. nacin donosenja odluka Vijeća;
4. ovlastenja i obaveze RTV Direktora i rukovodilaca;
5. prava i duznosti zaposlenih;
6. nacin utvrđivanja naknade za rad članova Vijeća;
7. odnose sa sindikatom;
8. zastitu povjerljivih informacija,;

9. druga pitanja od znacaja za rad RTV FBiH, ukljucujuci, bez ogranicenja, nacin na koji ce se obezbjediti dozvole za rad koje izdaje IMC;
10. unutrasnju organizaciju Radio-televizije FBiH i rukovodjenje.

#### **Clan 10**

Prva recenica paragrafa 1 clana 56. Aneksa II se dopunjuje i glasi:

“U cilju osiguranja finansijske transparentnosti i odgovornosti pred javnoscu, Vijece RTV FBiH donosi odobreni godisnji budzet za tekucu godinu najkasnije prvog dana februara svake godine.”

Posljednja recenica u clanu 56. se briše.

#### **Clan 11**

U clanu 60. Aneksa II prva recenica se mijenja i glasi:

“Vijece RTV FBiH odlukom utvrđuje iznos RTV pretplate”.

#### **Office of the High Representative**